

UDK 782.1 Janáček: Katja Kabanova (093)

NEPOZNATI KOMENTARI LEOŠA JANAČEKA OPERI  
»KATJA KABANOVA«

Dragan Plamenac (Urbana, Ill.)

Izjave u kojima kompozitori izražavaju mišljenja o svojim vlastitim djelima i upoznavaju javnost s idejama koje u tim djelima nastoje ostvariti, pripadaju među najpouzdanija vredna za ispravno ocjenjivanje kompozitorova rada. Među najistaknutije kompozitore druge polovine 19. i početka 20. stoljeća valja ubrojiti velikog dramatičara češke muzičke scene Leoša Janáčeka. Kako je poznato, Janáček je išao za tim da u svojim dramatskim djelima ostvari potpuni realizam u muzici izučavajući i primjenjujući u tančine melodijske osobitosti narodnog govora i intonacije. Svaki glas prirode, svaki ljudski izraz radosti, bola, ljutine ili razočaranja postaje mu izvorom iz kojega izgrađuje svoj operni stil. Na taj je način kompozitor želio da dođe do nove vrste muzičkog govora, u kome će lica biti potpuni izraz životne stvarnosti. Prvo veliko djelo u kome se poslužio tom metodom bila je opera *Jeji Pastorkyná* (»*Jenufa*«), a razvio ju je do savršenstva u operi *Kátja Kabanová* (1919—1921).

Za vrijeme drugog svjetskog rata naišao sam u jednom newyorskem antikvarijatu na dva vlastoručna pisma Leoša Janáčeka, koja su ostala nepoznata izdavačima muzičarove opsežne korespondencije.<sup>1</sup> Milo mi je da mogu objaviti ta dva dokumenta kao prilog zborniku u čast kolege Dragotina Cvetka.

Dokumenti koji nas ovdje zanimaju vrlo se razlikuju među sobom po obliku, ali i jednom i drugom je predmet opera *Katja Kabanova*. Oba su pisma pisana na njemačkom jeziku; ni u jednom od njih ne spominje se ime lica kome je pismo namijenjeno; izvorni se omoti nisu sačuvali. Oba su pisma pisana godine 1922: prvo, na pet strana pisaćeg papira sasvim malenog formata ( $17 \times 11$  cm), nosi datum »Ukvaly (Janáčkovo rodno mjesto), 2/IX 1922«; drugo, na dvije strane

<sup>1</sup> Prepiska je objavljena u mnogo svezaka u izdanju Janáčkova arhiva pri Moravskom muzeju u Brnu (glavni urednik Jan Racek) počevši od godine 1934.

u polovini presavijenog muzičkog papira (16,6 × 26,4 cm), »Brno, 2/XI 1922«. Janáček je u to vrijeme bio na najboljem putu da svojim djelima osvoji svjetska operna kazališta; na operi u Kölnu upravo se spremala prva izvedba *Katje Kabanove* pod upravljanjem uglednog dirigenta Otona Klemperera. Ta nam činjenica pomaže da utvrdimo ime lica komu su naša pisma bila upućena. U svesku pod naslovom »Leoš Janáček v dopisach a vzpomínkách«, Praha 1946, u kojem je Bohumír Štědroň sakupio najvažnije dokumente za poznavanje muzičarova života i rada,<sup>2</sup> nalazimo na str. 179/180, pod brojem 190 i naslovom »Jenufa pred izvođenjem u Antwerpenu«, tekst dopisa koji je 31. augusta 1922 uputio muzičaru jedan od najranijih i najrevnijih pionira njegove umjetnosti, Max Brod.<sup>3</sup> U tom Brodovu dopisu nalazimo ove riječi: »Poslat ēu svoje eseje o Katji Kabanovoj g. Wolfsohn u Kölnu, čije ste mi pismo uputili. A u prvom Janáčkovu pismu od 2. septembra 1922, koje dalje objavljujemo, čitamo: »Umolio sam dra. Maksa Broda da Vam bude na pomoći«. Ne može biti sumnje da su oba pisma i vremenski i sadržajem povezana, i da je lice kojemu su Janáčkova pisma od 2. septembra i 2. novembra 1922 bila upućena bilo istovjetno s »g. Wolfsohnom« koji se spominje u Brodovu pismu od 31. augusta.

Juliusz Wolfsohn bio je pijanist i kompozitor o kome ima podataka u biografskim repertorijima Bakera (*Baker's Biographical Dictionary of Musicians*, 5<sup>th</sup> ed. 1965 i *Supplement* 1971) i Frank-Altmanna (Paul Frank-Wilh. Altmann, *Kurzgefasstes Tonkünstler-Lexikon*, 15. Aufl. 1971). Iz ovih izvora doznajemo da se Wolfsohn rodio g. 1880 u Varšavi, učio klavir u Michałowskoga na tamošnjem konservatoriju, sa Pugnoem u Parizu i Leschetizkim u Beću, i da je od g. 1906 živio u Beću kao ugledan pijanist i učitelj muzike. G. 1933 nastanio se u Sjedinjenim Državama, gdje se naročito bavio muzičkim novinarstvom i dopisništвom. Kao kompozitor, Wolfsohn je objavio niz parafraza starih jevrejskih melodija i tehničke studije za pijaniste. Umro je g. 1944. u New Yorku. Iz pisma Maksa Broda u Štědroňovoj zbirci dokumenata o Janáčku doznali smo da je Wolfsohn g. 1922 uoči prve izvedbe *Katje Kabanove* u Kölnu živio u tom gradu, po svoj prilici kao odaslanik i dopisnik bećkog izdavačkog poduzeća Universal-Edition, koje je izdalo i »Jenufu« i »Katju« u svojoj nakladi. U vezi s time valja spomenuti jedno Wolfsohnovo pismo, koje također još nije objavljeno u Janáčkovoj prepisci, a nalazi se u Janáčkovu arhivu u Moravskom muzeju u Brnu pod br. B 463. U tom pismu od 1. novembra 1922, koje mi je ljubazno saopćio kolega prof. Jan Racek, Wolfsohn javlja kompozitoru da se premijera »Katje« u Kölnu očekuje između 20. i 25. novembra

<sup>2</sup> Zbirka je g. 1955. izšla i u engleskom i njemačkom prijevodu u nakladi praškog izdavačkog poduzeća Artia. Mi se ovdje služimo engleskim izdanjem pod naslovom *Leoš Janáček, Letters and Reminiscences*.

<sup>3</sup> Brod se založio za Janáčkovu umjetnost prijevodom glavnih njegovih opera na njemački i studijama o kompozitoru na njemačkom jeziku.

i umovljjava ga da mu rastumači značenje niza melodijskih motiva u operi, koje pismu prilaže. Vrlo je vjerojatno da u drugom Janáčkovu pismu od 2. novembra 1922 treba vidjeti odgovor na Wolffsohnovu molbu za »razjašnjenje« od 1. novembra.

Radnja u operi *Katja Kabanova* počiva na drami »Bura« A. N. Ostrovskoga, ruskog pisca 19. stoljeća, koja crta život u zagušljivoj malogradanskoj sredini stare Rusije i mlađe snage koje se bune protiv tiranije obiteljske tradicije koja ih pritiše. Odgovarajući na Wolffsohновa pitanja o značenju motiva u njegovoј operi, Janáček nastoji da razjasni kako motivi u toku opere mijenjaju svoj oblik i karakter u skladu s promjenom situacija. Evo prijevoda prvog pisma od 2. septembra 1922:

»Veoma poštovani gospodine,

Drago mi je da će *Katja Kabanova* biti izvedena u Kölnu. Ali čime da Vam pomognem? Djelo mi je teklo iz pera kao lijepa rijeka Volga. Zar da sada zaustavim valove? Nemoguće. Motivi se u meni preobražavaju »sami sobom«. Čini mi se, čak i kad se neki motiv prijeteći usprotivljuje, da ipak ima svoj zametak u mirnom toku rijeke.<sup>4</sup> Kroz čitavo djelo, primjerice, provlači se motiv (vidi faksimil notnog primjera). Sva težina drame leži u njemu. Ali i povod: odlazak Tihona. I motiv sada leti u flautama i zvoncima i oboama (vidi faksimil notnog primjera). A kad se neki motiv tako osnovno mijenja, osjećam da tako mora da bude. Ne mislim dalje o tom. — I na Katju Kabanovu više ne mislim. Obuzima me već rad na drugom djelu. Umolio sam dra Maksa Broda da Vam bude na pomoći. Vama zahvaljujem najučitivije. — Želim da izvedba uspije. Ali stvar nije laka!«

Drugo pismo, od 2. novembra iste godine, koje je, kako je prije rečeno, po svojoj prilici čitavo bilo odgovor na Wolffsohnova dalja pitanja o značenju motiva u Janáčkovoj operi, ne zahtijeva da ga u cijelosti prevedemo, jer mu sadržaj postaje jasan iz priloženog faksimila. Na naličju tog lista zabilježio je Janáček sedam najvažnijih motiva u operi, a na drugoj strani dovodi te motive u vezu s licima i scenama na koje se odnose i na njihovo preobražavanje u toku radnje. »Uvjeren sam,« piše Janáček, »da će se iz motiva a b c d e f u djelu pronaći ne samo a<sub>1</sub> a<sub>2</sub> b<sub>1</sub> b<sub>2</sub> c<sub>1</sub> c<sub>2</sub> d<sub>1</sub> d<sub>2</sub> itd., već prema situaciji, nego i a<sub>1</sub> a<sub>2</sub> a<sub>3</sub> a<sub>4</sub>, b<sub>1</sub> b<sub>2</sub> b<sub>3</sub> itd. itd.« Muzičar završava to svoje drugo pismo riječima: »Motivi ne smiju nestajati (gubiti se), oni moraju neprestano živjeti, moraju se u životu preobražavati.«

<sup>4</sup> Janáček na tom mjestu pogrešno piše »trönenden« (umjesto »strö-menden«?)

Wohlgeehrter Herr!

Er freut mich, dephin  
Kola <sup>der</sup> Kasten habe aus,  
wir aufgefunden wird.  
Doch wann soll ich Ihnen  
helfen?


Er flop aus der Fichte  
Der Wind wie der schwere  
Steine Valga

Soll ich die Welle jetzt  
ausfahren? Nur möglich.  
Sie möchte ausfahren  
sich aber mit ~~zögern~~<sup>und</sup> vom  
Hafen weg.

Es scheint mir, wenn  
ich ein Motorboot auf  
setze, dass es doch schwer  
Komm in den Hafen, trotz

meander Flap tub. 20.

Durch die große Anzahl  
Sicht auf das Motiv



die große Schwere des  
Frisuren-Liege in ihnen.

Über euch die Wraeche:  
Die Abneide der Fischen.

Und das Vögle fliegt jetzt  
in den Flößen und Schellenröhren



Und wenn ein Pfeifer so gründ,  
verschwinden wird nicht falle es,  
lasse es sein nicht - Darke will  
weiter darüber nach.

Auch am Hata Habermann brachte  
sie nicht mehr nach. Eingeren  
würden sie sich schon von einander,  
am Rabent.

Ich bat für Ihre Frau  
Ihren Dankesbrief mir  
zu wenden.

Ihre Dankte ist vor-  
berindlichst.


Es möge die Rufffahrt  
gelingen. Seidt ist sie  
Gack nicht!?

In aller Lebhaftig  
Ergebnend

U. J.

Leopold

Moskau, 2. IX. 1922.



#### SUMMARY

The author deals with two autograph letters by Janáček, hitherto unknown, which he discovered in an antiquarian book store in New York during the second World War. The letters are written in German and are

dated September 2<sup>nd</sup> and November 2<sup>nd</sup>, 1922. Although the name of the addressee is not given, it can be ascertained, on the basis of Bohumír Štědroň's publication "Leoš Janáček, Letters and Reminiscences" (Prague, 1955), that the letters were addressed to the pianist and composer Juliusz Wolfsohn, who was living in Cologne at the time of the first performance of Káta Kabanová at the local opera house, as a correspondent of the music-publishing house Universal-Edition in Vienna, which brought out Janáček's work. The composer's letters are answering Wolfsohn's inquiries about the meaning of the leading melodic motives in the opera.